

Legislacion sus era toponimia occitana en Catalonha, processi seguits e resultats obtenguts

Jusèp Loís Sans Soscasau

DOI: 10.2436/15.8040.01.259

Resumit

Era Val d'Aran inicie eth procés dera recuperacion dera sua toponimia a finaus des ans 70 e se seguís eth prumèr procés consolidador, estandardizator, damb era publicacion des Normes Ortografiques der aranés er an 1983. Ath delà d'aqueth moment "Viella" se convertís en "Vielha" e non a coneishut cap auta forma. Posteriorment diuères actuacions, entre es que cau destacar era incidéncia dera Comission de Toponomia de Catalonha e era edicion deth Nomenclator, assolidaràn era toponimia aranesa, ena sua forma occitana, coma soleta forma oficiau en Aran. Eth procés ei mercat pera reflexion apregondida sus eth toponim "Vaquéira" qu'acabarà resolt en tot compartir espacis damb era forma "Baqueira". En generau es formes estandardizades en occitan, decidides per IEA, mantien quaque critèri lingüistic disparièr des formes catalanes. En contraposicion, ena rèsta d'Occitània, motivat per ua situacion contrària ara promocion des lengues regionaus, se viu ua situacion de dispersion e de referéncias lingüistiques diuères. Es pògui auanci considerats son es dera senhalizacion bilingüe, situacion qu'e en ocasions perseguida enes tribunaus

Er interès pera toponimia occitana en Catalonha s'inicie damb era arribada dera democràcia e era valorizacion dera identitat catalana que portarà vinculada era reivindicacion identitària des aranesi. Eth prumèr pas, e possiblement un des mès trascendents, se produís damb era peticion per part part des alcaldes aranesi, ara Generalitat de Catalonha, de que definisque era normativa ortografica der aranés, damb era finalitat, entre d'autas, de possar er ensenhamant dera lengua pròpria. Pendent er an 1982, posterior a un trebalh elaborat per uns comissionats, era Generalitat presente un Tèxt Provisional de Nòrmes Ortogràfiques der Aranés, que serà objècte de Resolucion deth President dera Generalitat e des Conselhers de Cultura e d'Ensenhament, enes començaments deth 1983. Eth tèxt provisionau incorpòre era lista des *terçons* e des *pòbles* dera Val d'Aran. I an formes proposades entàs pòbles que son diferentes dera forma que se venguie emplegant: "Casarilh-Casarill", "Vilac-Vilach", "Escunhau-Escuñau". Coneishem per experiéncia es reaccions abituaments contràries qu'açò a enes usi abituaus des vesins e es connotacions afectives que tot soent s'i desenvolopen. D'entre totes eres era que mès reaccions provoquèc ei era dera capital dera Val, *Vielha* que trincae damb era forma tradicionau *Viella*. Coma ei naturau es contrarietats ciutadanes existiren, mès era implicacion deth Ajuntament de Vielha suavizèc força es reaccions contràries. E eth cambi de forma ben explicada, era decision institucionau clara entath sòn emplec e era sua permanenta preséncia en toti es encastres convertiren era forma "Vielha" en un reclam e en ua publicitat continua dera personalitat aranesa e deth besonh de continuar eth procés iniciat. E certament damb es ans non i a auut moviments, ne grani ne petits, contra er emplec dera "lh" en substitucion deth digraf "ll".

Era prumèra normativa catalana significativa en encastre dera toponimia occitana ei era *Lei 7/1983 de normalizacion lingüistica en Catalonha*, que reforcèc de forma decidida es posicionaments que ja s'auien pres ena Val d'Aran en coeréncia damb es naues Nòrmes Ortogràfiques. En article 28 era Lei matize que "*Es toponims dera Val d'Aran an coma forma oficiau era aranesa*". Ei eth prumèr viatge ena istòria que s'emplegue era denominacion de "oficialitat" entà quauquarren vincolat damb era lengua pròpria d'Aran e ei possiblement, tanben, eth prumèr viatge qu'er emplec dera oficialitat se hè en quinsevolh territori de parla

occitana. Ei eth principi d'un procés que mos condirie enquia era totau declaracion dera oficialitat dera lengua. Era peculiaritat ei que se ben er enonciat non nègue era possibla oficialitat des autes formes, era catalana e era castellana, tanpòc les rebrembe ne les exigís. Tot e atau er article 12 dera madeisha Lei ditz que “*Es toponims de Catalunya, excèpte es dera Val d'Aran, an coma soleta forma oficiau era catalana*”. Dera interpretacion des dus articles poderíem pensar qu'era Lei ditz qu'en Catalunya i a ua soleta forma oficiau e qu'ena Val d'Aran en poderíem considerar dues. Eth temps, e era tossuderia des aranesi, aclarirà qu'en realitat era volentat ei era d'auer, ena Val d'Aran, ua soleta forma oficiau, era occitana. E se's aranesi non aueren cap d'inconveniència en cambiar quauqui aspèctes dera grafia des sòns toponims, auien, maugrat tot, quauqui inconvenients ena denominacion “occitana” dera madeisha, e per aguest motiu, pendent uns ans, calec combinar es denominacions *occitan* e *aranés* entà facilitar era acceptacion populara des intervencions. Per aguest motiu se parle de forma “aranesa” mès que non pas “occitana” tot e qu'es principis lingüistics que s'apliquen son en absoluta coerència damb era lengua occitana referenciaciu.

Er an 1990 aportèc era *Lei de Regim Especial dera Val d'Aran*, que se ben non a cap de redactat directament referit ara toponimia occitana, a dues aportacions importantes, qu'auran repercussions trascendentes. Prumeraments era *Lei d'Aran* declare era lengua occitana d'Aran coma lengua oficiau dera Val d'Aran, ath cant deth catalan e deth castelhan, cree era institucion governamentau deth Conselh Generau d'Aran e li encargue, entre d'autas causes, de enquedar-se dera lengua pròpria d'Aran. Er article 2 ditz que “*er aranés, varietat dera lengua occitana e pròpria d'Aran, ei oficiau ena Val d'Aran*” Era proprietat ja auie estat declarada ena Lei de Normalizacion Lingüistica, mès damb era *Lei d'Aran* se hè un pas mès en tot declarar-la oficiau e assegurar-ne era sua vincolacion occitana. Enes posteriores determinacions toponimiques aguestes afirmacions auràn un pes trascendent.

Era Lei 1/1998 de Politica Lingüistica, persutarà en procés en sòn article 18 quan ditz que “*Es toponims de Catalunya an coma soleta forma oficiau era catalana, d'acòrd damb era normativa lingüistica der Institut d'Estudis Catalans, excèpte es dera Val d'Aran qu'an era aranesa*” . En encastre dera toponimia aguesta Lei non hè naues aportacions , mès mos cau reconéisher qu'eth procés se consolide. En tot cas mantan era incògnita de s'ena Val d'Aran i an dues formes oficiaus.

Eth següent pas vierà determinat peth “*Decret 78/1991 sus er emplec dera toponimia*” qu'aportarà lum en aguest ahèr. En article 1 ditz que “*Es nòms des comarques, des municipis, des entitats municipals descentralizades, des nuclèus de poblacion, des accidents geografics e de quinsevolh auta demarcacion territoriau, e tanben es nòms des carrers e des vies urbanes e interurbanes de Catalunya, an coma soleta forma oficiau era catalana, excèpte es dera Val d'Aran, que an coma soleta forma oficiau era aranesa*” Eth dubte sus era possible doble denominacion a quedat aclarit. Aguest Decrèt aportarà tanben era clarificacion de qu'es nòms aranesi son oficiaus en tota Catalunya. Eth Decret ac ditz atau “*son es soletes legaus a toti es efèctes en territori catalan*” . Mos cau tanben destacar era aportacion d'aguest Decret quan ditz en article 2.2.2 “*Quan ena rotulacion des vies urbanes e interurbanes s'indique era direccion envèrs un lòc de dehòra de Catalunya, eth toponim correspondent a de figurar en catalan se a ua forma tradicional en aguesta lengua, sense perjudici de que posque figurar tanben en d'autas lengues. Ena Val d'Aran, aguesta norma s'a d'aplicar referida ar aranés en plaça deth catalan*” e en punt 2.3. “*Es prescripcions qu'establís er apartat anterior s'an d'aplicar tanben, en territori de Catalunya as pannès plaçats dehòra dera Val d'Aran que designen toponims aranesi e as pannès plaçats ena Val d'Aran que designen toponims catalans de dehòra dera val*”

Ua modificacion d'aguest Decret, publicada er an 2001, creaue era Comission de Toponomia de Catalunya damb competéncies de proposicion, d'estudi e de coordinacion. Era

Comission ei presidida pera Directora o Director Generau de Politica Lingüistica e un des membres a d'èster representant deth Conselh Generau d'Aran.

Per çò que hè referéncia ara lengua occitana deth trebalh d'aguesta Comission en podem destacar dues importantes actuacions. Ua ei era elaboracion deth Nomenclatòr de Catalonha e era auta era publicacion d'uns critèris de Toponimia Municipau.

Respècte deth Nomenclator en periode de 2001 a 2007 se determinèren 1.000 toponims basics dera Val d'Aran. Era Comission de Toponimia respectèc e aprovec de forma escrupolosa çò qu'arribaue dera Val d'Aran en forma de decision deth Conselh Generau d'Aran. Es relacion de toponims ère proposada pera Comission de Toponimia de Catalonha e èren transmesi ar Institut d'Estudis Aranesi que ne hège eth trebalh de camp e d'estudi. Entre es membres der Institut d'Estudis Aranesi (qu'enes prumèrs moments se coneishie coma Departament de Lingüistica der Aranés) e es personnes consultades, ena Val d'Aran intervengueren ena elaboracion deth Nomenclatòr, mès de 50 personnes. Un viatge aprovat en Institut d'Estudis Aranesi eth texte ère aprovat peth Conselh Generau d'Aran, en Plen, entà legitimar era decision. En aguest procés s'artenhec a fixar era toponimia major dera Val d'Aran ena sua forma occitana. Eth procés patic de moments de fortes discussions, fòrça naturaus e abituaus en aguesti encastres de decision. Eth moment mès dificil siguec eth deth tractament deth toponim "Vaquéira". Ena seleccion des toponims que proposau era Comission apareishie "Vaquéira" en dues situacions differentes, coma accident geografic (montanha) e coma nucli de populacion en tèrme municipau de Naut Aran. Er Institut d'Estudis Aranesi determinèc qu'era forma lingüisticament corrècta d'escriuer eth toponim enes dus cassi ère damb "v". Ara ben, era normativa legau aplicabla ditz que qui a de determinar era forma d'escriuer eth nòm d'un nucli de populacion ei eth Plen der Ajuntament a on se trape eth nucli. Er ajuntament de Naut Aran determinèc qu'eth nòm deth nucli s'auie d'escriuer damb "b". Es sues rasons responien a critèris de caractèr economic e sociau vinculats ara estacion d'esquí. Deuant des dues denominacions eth Plen deth Conselh Generau d'Aran determinèc que s'assomissen es dues formes, era ua entath nucli de populacion e era auta entara montanha. Atau siguec aprovat pera Comission de Toponimia e atau apareishec en Nomenclatòr, maugrat que creèc un cèrt mauestar entre es membres der IEA.

Era dusau grana aportacion dera Comission siguec era edicion e difusion des Critèris de Toponimia Municipau. Se hec ua edicion soleta ena que se recuelhien es critèris, entà assessorar as municipis, enes determinacions sus es nòms enes que les corresponie decidir. Eth texte se publicà en catalan e en occitan, en dues edicions differentes, damb eth madeish redactat e en un disenh attractiu que permetie méter en comparacion quauques caracteristiques diferenciaus dera forma d'aplicar era toponimia entre es catalans e es occitans. Se mercauen diferéncias en quauqui emplecs des majuscules, en cèrti critèris der emplec des contraccions... En Aran eth texte correspondent as toponims occitans siguec determinat per Institut d'Estudis Aranesi.

Entretant ua naua aportacion juridica virie a consolidar eth papèr der occitan en Catalonha. Er Estatut d'Autonomia de Catalonha aprovat en 2005 en Parlament de Catalonha e damb vigor des deth més d'agost de 2006 declaraue qu'era lengua occitana ei oficiau en Catalonha. Er occitan passau dera sua oficialitat ena Val d'Aran a auer era oficialitat en tot Catalonha. Aguesta naua consideracion aurie repercussions significatives. Damb er Estatut, Catalonha auec tres lengues oficiaus; ère ua situacion nauèra e sense un parallelisme coneishut, damb es madeishes caracteristiques. Era lengua occitana guanhèc fòrça dignitat, e consideracion damb aguest pas.

Eth 29 d'abriu de 2008 eth Conselh Generau d'Aran dèc era autoritat sus er aranés ar Institut d'Estudis Aranesi. Damb açò inicièc eth procés dera constitucion dera prumèra autoritat dera lengua occitana.

Damb eth desenvolopament dera oficialitat der occitan arribam ara *Lei 35/2010 der occitan, aranés en Aran*. Ara èm en plen desenvolopament d'aguesta Lei. Per çò que hè ara toponimia era Lei aclarís en article 2.3 que “*Er aranés, coma lengua pròpria d'Aran, ei: Era lengua d'usatge preferent de totes es institucions d'Aran, sustot deth Conselh Generau d'Aran, dera Administracion locau e des entitats que ne depenen, des mejans de comunicacion publics, der ensenhamant e dera toponimia*”

E en article 11 ja ditz de manera definitiva que “*Es toponims d'Aran an coma soleta forma oficiau era aranesa*”. Non i a d'auer cap mès de dubte. Era presència der aranés ei ben visible enes pannèus de denominacion des pòbles, indicadors de direccion, nòms des carrers, anunciadors d'òbres o d'aconteishements... responsabilitat des ajuntaments e deth Conselh Generau d'Aran. Podem trapar quauqua renòncia ad aguest principi enes pannèus responsabilitat de d'autas institucions, producte tot soent d'intervencions generalizades en encastres mès amples, que desbremben, sense cap intencionalitat, er emplec dera lengua pròpria d'Aran.

Ath nivèu deth reconeishement dera valor des institucions pròpies eth article 11 dera *Lei der occitan*, instaure era participacion deth Conselh Generau d'Aran enes determinacions. Ditz que “*Eth Conselh Generau d'Aran ei membre nat des organismes competents en matèria de toponimia en Catalunya*”. Damb aguest redactat se recuelh eth respècte de Catalunya as institucions pròpies d'Aran. En article 4 dera Lei s'especifique qu'er *Institut d'Estudis Aranesi* aurà era autoritat lingüistica e qu'eth Conselh Generau d'Aran aurà de respectar es sòns critèris. En aplicacion d'aguest articolat dera *Lei der occitan*, sembla indicar que çò de mès adequat serà qu'eth Conselh Generau d'Aran delègue en *Institut d'Estudis Aranesi* era decision e representacion qu'en matèria de toponimia poderie corresponer-li.

Concludim aguesta prumèra part dera exposicion damb qu'eth tractament juridic dera toponimia ena Val d'aran ei corrècta en tot plaçar en ua situacion de preferéncia ara sua lengua occitana. Sonque mos rèste desirar un major compliment dera aplicacion deth Decret 78/1991 que permeterie emplegar en Aran es formes occitanes de poblacions deth territori lingüistic en escriuer “França” o “Tolosa” en lòc de “France” o “Toulouse”. Aguesta mancança que lamentablement tanben trobam massa soent en Catalunya, respècte deth catalan e deth occitan, poderie èster er objècte des pròplèus trebalhs en matèria de toponimia ena Val d'Aran. Cau enténer que per miei dera consolidacion dera toponimia occitana de tot eth territori, tanben consolidad era personalitat pròpria dera Val d'Aran.

Finalaments non posqui deishar de referir-me as consideracions que hè eth Professor Aitor Carrera en “*Entre dues frontières, estudis de lingüística occitana*” (Pages editors,S.L, 2008): “Qu'ei vertat qu'er occitan ei oficiau ena Val d'Aran e qu'ei era lengua que cau escriuer es toponims d'aqueth país. Aquerò que pòt semblar elementari o extraordinari, mès aquerò tot solet non ei cap ua garantia qu'es formes toponimiques siguen representades coma cau. Era cartografia o era bibliografia aranesa, contrariamente ara d'auti endrets deth domeni lingüistic ...que sage de respectar era fisonomía des nòms de lòc aranesi, e que sage de reproduuir-les en occitan. Totun, de còps non s'aplique d'ua manera corrècta es convencions grafiques, e d'auti viatges i a problèmes grèus provocats per deficiéncias ena metodología emplegada entà arrecuélher es toponims”

En Occitània podem trapar situacions fòrça disparièrs, e clarament mens favorables ara lengua pròpria, que son ua mòstra dera diferéncia des reivindicacions e dera forma de comprénder era valor dera lengua enes diuèrsi territoris. En extrem mès positiu i podem trapar de manera isolada qu'en bèra poblacion an podut escriuer eth nòm d'entrada dera poblacion, sonque en occitan. Son situacions escasses producte d'un procés de molti ans qu'a naturalizat es denominacions occitanes. Maugrat qu'existís excepcionaument aguesta situacion favorablemos cau reconéisher qu'era situacion mès correnta ei era reivindicacion d'ahíger era

denominacion en occitan ath cant dera existenta denominacion en francés o en italian. Era senhalizacion en bilingüe ei enes programes de moltes des organizacions sociaus e institucionaus d'Occitània que luten per ua promocion dera lengua occitana. En aguesti cassi mos trapam damb casuistiques diferentes. Ena màger part des ocasions acaben queiguent en ua introduccion minorizada dera lengua occitana. Surtot enes pannèus d'entrada e gessuda des poblacions e en aplicacion dera normativa qu'oblige a que sigue en francés. Quan s'introduissen dobles pannèus era version occitana se place, en moltes occasions, en un lòc mens visible o en ua mesura de caractèrs mès petits, o en corsiva, de manera que se cree clarament ua jerarquia enes denominacions. Ua autre factor excessivament abondant ei era norma lingüistica emplegada entara escritura deth nòm deth tèrme o des nòms des carrèrs. Massa soent es autoritats locaus, que son es qu'autorizen era dobla senhalizacion, se dèishen influir pes pressions des grops existents e acaben cedint a escritures locaus qu'ajuden a consolidar posicions secessionistes. Es Departaments o es Ajuntaments que promocionen aguesti indicatius acaben explicitant es decisions lingüistiques damb aquera justificacion de que "qui pague, mane" o coma tanben diden, "eth pagador decidís". E en cassi encara mès incredibles podem arribar a situacions de consens en tot adméter dues escritures differentes entà ua madeisha denominacion ena lengua deth territori

Era dobla senhalizacion a permés, en non pògues occasions, recuperar eth nòm originari e era trajectòria qu'auie motivat aquera designacion. Per exemple auem eth cas dera Carrièra Ramon d'Alfaro (destacat personatge dera edat mieja occitana) en centre de Tolosa qu'auie passat ath francés damb era absurda denominacion de Rue Pharaon, per ua simpla transcripcion d'ua dolenta analisi deth sòn nòm. E massa soent era restitucion deth nòm originari cree conflictes e discussions entà determinar era forma corrècta, en que s'enfronten diuèrses tendéncias grafiques, que non tostemp acaben ena solucion mès equilibrada entara promocion dera lengua.

De tant en tant ei possible trapar-se damb quauqua denónicia enes tribunaus contra era dobla senhalizacion en tot arribar a argumentacions de qu'es dobles senhalitiques pòden distrèir as ciutadans e crear confosions enes condoctors e senténcies de retirar es indicatius en occità, damb molta ara institucion que les a promoigut. Ua recenta sentència d'aguestes caracteristiques en Vilanova de Magalona a ocasionat protestes e eth tractament actuau dera question en Senat de França damb propòstes de legislacion que possibiliten era dobla senhalizacion. Calerà èster atents a ce que posque produir, maugrat que non i an massa bones expectatives.

Enes arguments des promotores dera dobla senhalizacion i trobam de manera reiterativa vielhes recomanacions deth Conselh d'Euròpa coma era de 1981 que preconize era "*adopcion progressiva, se cau amassa damb era denominacion usuau des formes corrèctes dera toponimia, a partir des lengues originals de cada territori*" o d'autres de mès modèrnies coma era Convencion dera Unesco de 17 d'octobre de 2003 entara sauvaguarda deth patrimoni immateriau, que entrèc en vigor en octubre de 2006.

Pendent massa ans es geografs francesi (tanben aplicable as italiants) an hèt es trebalhs en collaboracion damb tecnics, topografs e cartografs de formacion francesa e manats des de París. Sense mès precaucions transcriuien en sistèma fonetic francés es nòms que se les trasmetie oraument en tot arribar a resultats errònies e a viatges fòrça incorrèctes. Semble èster que darreraments es geografs der Institut Geografic Nacionau an començat a préner consciéncia dera valor deth nòm originari. Totun, cau justificar, que des der IGN eth sòn trebalh de camp ei, fundamentauments, eth dera recuelhuda dera informacion a trauèrs es institucions municipaus e non pas es estudis toponimics.

Ara ei tot tant confós que serà dificil recuperar er origen. Massa soent i an massa actors politics, municipaus, cantonaus, departamentaus,... qu'aurien de meter-se d'acòrd entà un cambi de toponim o sonque entara acceptacion d'ua preséncia bilingüe. Un nom se pòt

considerar cambiat quan a estat acceptat en cadastre e en IGN. Eth procés ei long e complicat mès ei possible e calerà insistir-i

Vedem, donques, qu'es diferéncias entre er emplec dera toponimia ena Occitània catalana e ena rèsta ei notable, mès respon sustot a ua diferentea concepcion dera valor dera lengua pròpria.

Jusèp Loís Sans Socasau
Conselh Generau d'Aran
j.sans@aran.org

Annexe

1.- Exemples de senhalizacion bilingüe en França e Itàlia, damb caracteristiques minorizantes envèrs er occitan



Dronièr



Senhalizacion possada pera Calandreta



Monbahus (Lot et Garonne)

2.- Mostres de senhalizacion bilingües equilibrades



Recenta senhalizacion bilingüe en Pau



Senhalizacion recenta



Tolosa



Tolosa

3.- Mòstra de senhalizacion ena Val d'Aran



Incoeréncia entre un nòm en occitan e un aute en francés)



LA SETMANA 29 juriòl a 4 d'agost de 2011

Lo Senat aurà trabalhat per pas res

Los deputats riscan d'estudiar pas la lei suls panèls bilingües.



Es l'afar dels panèls bilingües de Vilanova de Magalona qu'a botat lo senator audenc Roland Courteau a far una proposicion de lei sul sicut.

(Foto AC)

La lei suls panèls de dintrada d'aglomeracion, que foguèt votada pel Senat en fin d'annada passada, servirà benlèu pas jamai per res.

Pel moment es pas en vigor pr'amor una lei dèu èstre tanben votada pels deputats. E las institucions de la Republica preveson que, quand una proposicion de lei es adoptada pels senators, dèu absolutudament èstre votada abans la fin del mandat de l'Assemblada nacionala en plaça al moment del vòte.

Aquò vòl dire que se los deputats estudian pas aquel texte abans lo mes

de junh de 2012, i aurà pas de lei qu'autoriza la dobla senhaletica a la dintrada de las aglomeracions. Los senators auràn donc parlat e votat per pas res.

E pel moment sembla pas previst dins lo calendari dels deputats que pòscan estudiar aquela lei abans las eleccions legislativas que seguiràn la presidenciala. Donc tornarem a la situacion d'abans, a saber que las vilas faràn çò que voldràn, e que benlèu i aurà d'associacions per atacar la preséncia de panèls bilingües en dintrada d'aglomeracion.